

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIEDATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	<b>0'05</b>	cèn. <sup>a</sup> pta.
A domicili. Es trimestre.....	<b>0'65</b>	"
Un any.....	<b>2'60</b>	"
Per dotzenes.....	<b>0'45</b>	"
Núm. <sup>a</sup> atrassats des 2. <sup>a</sup> tom....	<b>0'06</b>	"
Id. id. des 1. <sup>a</sup> tom....	<b>0'07</b>	"

## SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	3 mesos....	<b>0'85</b>
1 any.....	3'25	
Dins Espanya..	3 mesos....	<b>1'00</b>
1 any.....	3'50	

A Ultramar y s' Estrangè.... 1 any..... **5'00**

## CERTÁMEN DE L' IGNORANCIA PER 1882.

Composicions presentades derrerament:

N.º 8. Lema: *Dii faventes adjuvat.*  
 N.º 9. id. *Per fé numero.*  
 N.º 10. id. *Bé pòden di y xarrá;*  
*Es t'om un llum sense cruyes.*  
*L'IGNORANCIA que no hey ha*  
*A darrera Pòrros-fuyes.*  
 N.º 11. id. *Sa rondaya de sa Jaya Maya.*  
 N.º 12. id. *No la trague proveïda.*  
 N.º 13. id. *Qui no pòt segá espigola.*  
Nota. Aquesta comunió vó sense plech tancat.  
 N.º 14. id. *Un sòmit.*  
Nota. No pòt obté a prém per veni firmada.  
 N.º 15. *Filologia.* —Id.—*Per dur axò à s' enfront*  
*s'hi ha d'anar amb un señy*  
*de bistic véya; perque no's*  
*tot bufar y fer ampollas.*

SA REDACCIÓ.

## SA BOTELLA MIRACULOSA.

—Ave Maria!  
 —Concebuda sens pecat.  
 —Qui hey ha aquí, à la casa de Deu?  
 —Deu y nòltros.  
 —Que pòden entrá?  
 —Entrau en bòn-hora.  
 —Bòn dia, Francinayna. ¿Còm heu passau per aquí?

—Ja heu veys, madò Maria. Mitjo, mitjo. En Tòni, s' homo, el tenim com-sevuya; ja van tres setmanes, que desirà jau, desirara s' axéca; sempre còm à mal à plè, y sense ganes de menjá; y còm per afajitó, es nin que no li aguantà rès à dius des seu cosset; pens si dèu essè efècte de sa llet cansada que li don; perque jò no descans ni menj conforme; de nit y de dia sempre estich en moviment. Creysmè, madò Maria, qu'estich de lo més enfadada.

—Jò faria vení una mònja. Y diguem Francinayna, ¿que té En Tòni? ¿d'hont se queixa? ¿que té febre?

—Antes que no én té de febre; però té un tal desmenjament, que no li deixa axecá xella; tot li fa òy.

—¿Y que no l'has fet mirá?

—Axò no voleu, ell no ha passat un

sòl dia, que no haja vengut es metge; y tot quant ha dit li he fét.

—¡Oh!... fiyeta. ¿Y tú que t' fies des metges? ¡Per mor de Deu! Dexa aná es metge; y si vòls fé lo que jò t' diré, t' assegur que'n manco d'una setmana el tendrás bò. Sí, Francinayna; lo que t' dich. Mira; escolta axò; un vespre, sa méua fiya majó va aná de matances; y ja heu veus; cosa des jovent, després d'havè sopat varen ballá à volè; y quant se retirá, à poch d'está en es llit, fiyeta, comensá à cridá: «¡Mumare! ¡Mumare! jò no sé que tench; ¡veniu mumaret!» Totduna me vaitx axecá y la vaitx trobá còm à mitja mòrta, fins que rompé amb un còlich, que pensava si haguera feta sa freixura y tot. ¿Y que t' penses que vaitx fé? Vaitx corre à fé vení madò Ròsa de *Can Bolero*; y amb un óli qu'ella compón, li abaurá un poch sa panxa; y à dins un moment la vaitx tení bòna; ¿y qu'es estat? No rès. ¡Oh! si jò hagués fet vení es metge, no sé que fora estat d'ella. ¡Metges! no, fiyeta; no'n vuy à ca-méua; ell son la mòrt personificada.

—Però, bòno; ¿y vos, madò Maria, que pensau que s'oli de madò Ròsa de *Can Bolero*, sia bò per tots es mals?

—¡Oh! ¿Y que dins, fiyeta? Tú no saps lo qu'es aquest óli. Mira si es bò, qu'un dia à Don Geròni, es seño de Son Fumat, li agafa una mal de queixalada tan fòrta, que l' tenia còm un lòco; estava desesperadíssim; feren vení madò Ròsa, li fé ensunmá s'oli, fé dos etxems, y quedá bò; còm qui rès fos estat.

—L'ero....

—Calla, fem favó. Saps que t'en puch contá de moltes de cures *maravilloses* fêtes amb s'oli de *Na Bolero*. Axò es es nom que li donan. Mira; tú coneixes sa señora de Don Simó, es veynat des téu conco En Pere; ydò, bòno; ¿que no te recòrda que tenia un atlòt amb sos uys vermeys còm à sanch, y tot peganós? ydò, el varen unità dues vegades y quedá boníssim; pús els ha toruats tení malalts; y saps que t'en contaria de moltes més. Mira si es bò aquest óli, que cura hasta ets animals y tot. S'ase d'En Tomeu de *Cana Tòrla*, estava eom

à baldat de ses pòtes de derrera; l'untaren dos ó tres pichs; ¿y qu'es estat? Ni si may hagués tengut rès. ¿Que tròbes Francinayna? ¡Oh! y sense contá s'oli de madò Ròsa, en trobariam encara moltes més de botelles tan *miraculosas* còm sa de que parlam. Veus, Francinayna; jò coneix un homo que per mitx duro fa unes botelletes d'un aygo còm à llét de blanca, que cura totes ses llagues per molt véyes que sian, cura també es mal de ceya, sa pruaga y tota classe de reumatisme; sé també un'altra dòna qu'amb una *tintura* qu'ella compón fa unes cures *grandioses*; y mira, no crequis tú que jò heu diga per sentirlo à dí à altri; no fiyeta; jò heu sé perqu'heu he vist p'es méus propis uys; tú coneixes sa fiya des meu cuñat, Na Tonina, casada amb so téu parent de *Can Tid Gròs*; ydò; fa poch qu'es trobava bastant apurada; cridaren aquesta dòna, posá unes gotes d'aquesta *tintura* à dins es bròu que li donavan, y en devés dèu minut va sortí des pas; y ben bé. Vamos Francinayna; no'm parlis de metges, que no heu entené, y no saben fé altra cosa que cobrá ses visites, allargá es mal y vengan dies. ¿Que no ets des meu parè, tú? ¡Oh! jò quant veix es metges ets uys em fan ballunes.

—Bòno, madò Maria; jò si he de parla clà y dí lo que sent, vos diré que no crech en curanderos; y m'esplicaré. Si vos em diguesseu, que coneixeu un homo que sap curá es mal de caixal; bò, heu crech. Qu'un altre sap curá ses tercianes; també heu crech; y qu'un altre sap curá un altre casta de mal; també heu creuria; però que sense havé estudiad rès, sàpigam tant, madò Maria, jò no heu crech, y trop qu'es molt *patafa* es creureu.

—Però, bòno....

—Madò Maria; que voleu que vos diga; si vos estau amb sos curanderos, preniulós per ca-vòstra; però lo qu'es per jò, cap en vuy; axò es una cosa molt delicada; y cadascú à ca-séua fará lo que milló li pareixerá. ¡Oh! si jò cridava un curandero y s' homo se morís, maledictament no hey hagués culpa de nin-

gú, tota sa méua vida me raparía y tendría un remordiment que no me dexaría viure à plè. ¡Oh, Bón-Jesus! ¡Cá, cá! Je may. Metge vuy jò à ca-méua; perque ells son es qui ténen motius de sèbre. Sí, madò Maria, ells y ningú pús.

—Ydò, Francinayna; jò no tenen mica de confiansa amb ells. ¡Saps que'n matan de molts es metges!

—Escoltau, madò Maria. ¿Y es curanderos no'n matan cap? ¿Y es curanderos no còbran rès de ningú? ¿Y es curanderos regalan ses medicines? ¡Oh!!!... madoneta; no pensava fosseu tant flonjeta. Mirau, madò Maria; jò voldria tení à cada costat de casa un metge, y à devant un potecari; ja veys si pensam ben diferent una de s' altre.

—Fiyeta; qualsevol diria si ets parenta de qualche metge ó de qualche potecari, des mòdo que t'espliques.

—Bono; i y de vos que pensau que drian, madò Maria, en sentirvos parlá en tant de fervor de ses botelles miraculoses? drian si sou parenta de madò Ròsa de *Can Bolero*.

—Bono; adios Francinayna; axí mateix voldria qu'En Tòni y es ninet anassen bé; y sobre tot que no't descuides de fé vení es metge, y tot anirà de lo milló.

—Gracies, madò Maria. Adios; y còm que rès haguessem dit; però no vos descuyden, quant tengueu un còlich, de cridá à *Na Bolero* perque vos don un parey d'untures pe sa pauxa, à veure si vos fará fé un parey de *etxems*, y quedareu bona, còm si rès hagués estat.

¡Oh, lectors ignorant, y qu' estriaram de bé si no'u necessitavam cap de metge ni de curandero! Molts d'ells van à les fosques y la mòrt no vol tení culpa.

UN RONDAYÉ.

#### DEFENSA DE SES DONES.

Si En Llorèns mal casadís  
Vòl doná *lleña* à ses dònes,  
Jò que tròb que son tan bònes  
De defensalèss ja fris.

Y tots aquells indiòts  
Que per elles vòlen *lleña*  
Sapien qu'hey ha qui s'empeña  
En donarlos rebassòts.

Ses dònes quant petitetes  
Son de bondat un tresdr  
P'es seu cariño, bòn còr,  
Y amoroses parauletes.

Ses séues graciosidats  
Sempre encantau à tothòm;  
Son de ca-séua el bòn nòm,  
Y alegría d'els veynats.

Y després, quant ja son grans  
Son s'ajuda de son pare,  
Compañía de sa mare,  
Y conhòrt des seus germans.

Y quant son véyes y ties  
Se tornan xemibles del tot,  
Si tenen qualche nebòt  
Que los fassa moxonies.

¡Sa dona, vòls tu, Llorèns,  
Que sia cosa dolenta?  
Procura que ningú 't senta  
Que 't tendrán per un nonèns.

Per veure si es acabat  
Es seu còs de gracies plè,  
Basta mirá quant ya essee  
Per Deu, y de què, format.

Tots sabem de lo més bé  
Que quant s'é Nòstro'n Señò  
Aquest mon, tot lo milló  
Heu guarda per lo derré.

Primé s'é sa terra bona,  
Després ets abres fruytals,  
Tota casta d'animals,  
Y à la fi s'hòmo y sa dòna.

S'hòmo el va forma de fanch,  
Sa dòna d'una costella.....  
¿Per aguia bona escudella  
Qu'estimes més, lèrra o sanch?

¿Per qu' es dirigí el Dimoni  
No à n'es mascle, à sa famella?  
Perque sabia qu'era ella  
Lo milló des matrimoni.

¡Ay! Si sa dòna no es santa  
Es s'hòmo qui n'té sa culpa.  
¡Quantes vegades l'atupa  
Sense motiu, y ella aguanta!

Sa dòna sòl governá  
Sa casa sense fé vasa.  
Llevau sa dòna y sa casa  
Totduna s'esfondràrá.

Si s'hòmo guarda es doblets  
Y té sa dòna è raccio,  
Sempre dú buyt es serró,  
May té cap duro demés.

Y si entrega sa setmana  
Es dissaptes à sa dòna,  
Té sa bossa que li sòna  
Com si tornás de l'Havana.

S'hòmo may se deixa tòrsa  
Perque diu que sòls ell sap.  
Se pensa tení més cap  
Perque veu que té més fòrsa.

Quatre sos dònes està  
Diguent que per rès son bònes.  
¿A una vila sense dònes  
Qui'n homo hey voldria està?

Ses fidrs perfumades son  
Sa corona d'una planta,  
Y sa dòna pura y santa  
Es sa corona del mon.

Si qualeuna per amor  
S'olor dona, s'hòmo encanta  
Per tot que tan bella planta  
Ha perdut sa bona olor.

S'amor que'n feym tant de cas,  
Perque es sa nòstra alegría,

Digaumè: ¿Ahont pararia  
Si sa dòna no'l guardás?

Ara abans de rematá  
Sa defensa de ses dònes,  
Sense havè esfondrades trônes,  
Quatre conseys los vuy dà.

Si la vida es un vapó  
Qu'es precís manar lo bé  
Y s'hòmo sa fòrsa té  
Vòltros teniu es timò.

Si qualche dia es propassa  
S'hòmo, y es mal vos propòsa,  
Prescindiu de tota cosa  
Y donau'l carabassa.

Y en tení es qui vos agrada  
Per marit, l'heu d'amoixá;  
Mes may l'heu de festetjá  
Fins qu'amb ell sereu casada.

Y si vos surt un veleta  
Que no escolta ses rahons,  
Ni estima es seus infantons;  
Posauvos es seus calsons,  
Y tractauló à la vaqueta.

N'OT NET.

#### AXO VA PER ELLS.

Amb so titol de *Lleña à ses dònes*, un Llorèns mal casadís, ha publicat unes glòses molt bònes. Per cert qu'ha fet molt bé enviarmos *lleña*, perque molta en necessitat quant vé s'hivern per cremá à sa llar de sa nòstra casa. Ses dònes, ó la major part d'elles, en tenen necessitat, perqu'amb sa companyia d'uns quants rebassonetos encessos, esperan moltes vegades, es seus enamorats, es seus marits ó es seus frys, que pèrden s'ase y ses magranes fins à la mala hora de sa nit à n'es cafès, teatros y altres parts que'l Dimoni hey sol fe de porté.

Ses pòbres dònes, gracies à sa *lleña* qu'en tant en tant afican dins sa llar benèfica, tenen paciència per esperá aquell mal marit que no sap si té dòna ni infants, amb so cap còm té, plè de *banchs*, *primes*, *alses* y *baxes*, y altres herbes qu'encara fan més mala olò.

A sa claró d'aquella flamadeta, enseña sa bona mare à n'es seus fijets, qu'hey ba un Deu y qu'han de esser bons y los conta exemplars y rondayes que son sa delicia de sa nòstra infància al temps qu'adoba sa ròba de la casa ó cus à escarada per ajudá à du pa à caséua. ¿Y qui es que moltes vegades lleva sa pau à n'aquest quadro tan magnífich? S'hòmo que quant arriba mal humorat y avorrit de mil quantre-temps qu'ell moltes vegades se cerca, crida à sa dòna, reña à n'ets infants, y hasta es cá y es moix sòlen paga la fèsta. Llavò es quant s'hòmo s'estufa de sa superioritat que té à n'aquelles pòbres criatures, que sa

que no plòra tremola y fuitx de pòr, per no menja qualque cerva sense essernè's temps.

També moltes vegades hey trobareu mares ja veyetes que resan y plòran ses calaverades d'ets seus fiys que disipan, en tota casta de vicis, sa bona herència que los va deixá son pare que s'aflojava de tot, hasta de prendre un tassonet de gelat, quant feya molta caló, per estalvià mitja pesseta; y es fiy gasta y derrotxa en vuyts y nous y carles que no lligan totes aquelles economies, y amb axo torna véya antes d' hora per un aliar-do que no es sufridó. Ja més valdria que n' lloch d' axò, comprás *lleña* per cremá dins un bon escausa-panxes, al costat d' una bona companyera.

A propòsit d' axò m' vé à n' es cap un cas que l' vos vuy contá.

Recòrd qu' era un que quan jove mal-gastá en pòrrors-fuyes totes ses séues rendes. Apesá de que deya sempre mal de ses dones fonia derrera elles un caudal.

Passaren els anys y l' homo torná véy. A poch à poch s' anà cansant d' aquella mala vida y per primera vegada pensá en casarsé.

«Ja som véy, deya, es mèns parents »son de lluñy; si arrib à está malalt qui »me cuidara per bon amor? Val més »que m' casi. Encara trobaré una atlòta »que m' vulga y puch tení hereté. Bé es »veritat que som més véy que no pa-reisch encara, gracies à n' es barram »postis y à sa perruca. Però ja heu veurem, desd' avuy cercaré una jove que »m' agrad y me vuy casá.»

No vos vuy contá ses declaracions que va fè, sòls vos diré que totes aque-lles qu' à ell li agradavan més no l' vol-gueren perquè l' conexian y no volgue-rem carregá amb aquell mussòl.

Quant ell vé qu' apesá de ses séues possessions no podia consegui es seu desitx, resolgué cercá un' atlòta de ses més pòbres. Amb aquest motiu comensá à mirá ses jornaleres, y un dia en vé una bastant guapa y més sana qu' un grà d' ay. Trobá que seria bona per ferle sa séua espòsa, y la demaná per casá à n' es séus pares. Aquests se daren per molt satisfets qu' un senyó tan rich vol-gués sa séua fiya. Però à n' aquesta no li agradava aquell veyardo, perquè esta-va enamorada d' un jove ben curro, que li solia fè moltes músiques, perquè tenia molt bona veu y acompañat de sa gu-i-tarra li cantava unes cansons que la de-xavan encantivada.

Però com amb sos doblés tot s' arriba à consegui, la jiñaren, y es cap d' un parey de mesos tot estava preparat per ses novianses. Tot era seda y vellut. Es noviy estava fèt un graciós de teatro. A la fi arribá es dia seülalat, y tothom se dirigí à l' Iglesia per veurerlos dà sa bendicció nupcial. Però, joh, desgracia! Aquell dia feya molt de vent y un poch abans d' entrà dins es temple, una bu-

fada fòrla prengué es capell à n' es noviy y à dins ell s' en ana volant sa perruca, quedant es cap d' aquell pòbre més pe-lat que sa llauna des buydadó. Quant sa pòbre atlòta vé aquell globo més fa-rest qu' es des *Capitan Mayet*, girà en redó y fugí diguent que ja may se casaria amb aquell home, tanta pò li va fè. Bé la pregaren, bé l' amonestaren, però no hey va havé remey, no la pogueren girá. Es pòbre enamorat prengué tant à les males aquest fèt, que desd' aquell dia anà cop-piu y des cap de poch temps morí.

Mòrt ell tothom fè afèrra pilla y ningú tengué profit d' aquella riquesa perque tot se fongué en plets.

Vat' aquí sa vida y miracles d' un Llo-rèns mal casadís.

Amb lo qu' he dit n' hi ha prou per-que comprengueu que tots som de terra y terretjam com sòlen di, y es qui es creu qu' ets altres han de mesté *lleña*, si los treguessen els seus defèctes à llum, per ventura anirian per llana y roman-drian tosos. Per axò no'n parlem pus.

Perque basta sia dòna  
Sa que fins ara ha parlat,  
Per di qu' es un desbarat  
Qu' ha dit, seu paraula bona.  
Però encara vos vuy d'  
Ja que tant vos reys de nòltros  
Que n' mèdes y vicis, vòltros  
Fondriau un *Potosi*.

UNA SEUVATGINA.

### GLOSES QUE CANTAN ELS SEGADÒRS.

Vatx demaná à un bergant  
Es punt d' es segà quin era;  
Y va dí una faus Haugera,  
Tirà's colso per enrera  
Y fè saltades envant.

En acabá s' escarada  
Van alegres es segadòs;  
Ells surtan de ses calòs  
Y l' amo prén sa subada.

Jò segava blat cabòt  
Que m' pegava p' es capell,  
L' amo estava content d' ell  
Y jò hey estava ben poch.

Acostauvós devés mí  
Maldement que sian trenta  
Qu' assí hey ha blat de sempenta  
Que casi no' u puch surtf.

Sivadeta, sivadeta,  
Qu' ets de mala de segà  
Voldria tornasses mà  
Y qu' es camp des blat fos plena.

Quant el tench à dins sa mà  
No' m' surt devant ni derrera

Si no los pe sa lletretra  
No podria soñala.

Escarada hey segaria  
Si'm donassen bròu d' anyell,  
Per faus una bona pèll  
Y está à s' ombra tot lo dia.

L' amo diu à sa maddona:  
Regalau es segadòs,  
Un ouet per cada dòna  
Y si's homo dauní dos.»

En acabá de segà  
Penj sa faus à un' estaca,  
Y dejuna sa vallaca  
Perque no té que menjà.

Afanet à espigolà  
Lleva 't sa mà dos jonoy  
No roegues es rostoy  
Deixa 't està p' es bestiá.

XAROGAS.

### XEREMIADES.

Ara que s' Ajuntament no té arqui-tecto convendria que llevassen s' em-blauquinat à ses voltes d' es carré dels Hostals per veure es seu estat interiò quin es. Maldement los vejem tan her-mosos com la tesa de la neu, sa mala forma y desplom de qualquins mos fa sospitá que hey pot havé una amenassa de ruina amagada devall tanta de cals.

\*

Segons mos conte un periodich, es dia de Santa Ana, à sa capella de Palacio hey va está de manifest es sagrat còs de Santa Praxèdis, ja que no hey havia estat es dia de sa Santa. Noltros com à bons ignorants no heu saberem, ni heu vérem anunciat à sa secció de cultos de cap diari. Si heu haguessem sabut hey hauriam anat més que de-pressa, no sols per sa devoció qu' es de-guda à una reliquia tan miraculosa sinò també per admirá es mèrit artístich de sa séua urna de plata, que segons de-duccions historiques ha de perteneixen en es sigle tretze quant no sia des nou ó des vuyt com à regalo donat à Carlo-magno.

Si Deu ho vol y som vius, l' any qui vé sa segona fèsta de Pasco ó es dia de Santa Ana, si com enguañy no la po-san en veneració es dia mateix de sa Santa, tendrem es gust d' anà à reveren-ciàrla, cosa que no hem pogut logrà en-carara.

\*

Ahi dia de la Beata Catalina Tomás va essè numerosíssima sa gent qu' acu-di à Santa Madalena desde les quatre

# L' IGNORANCIA

des matí fins al vespre à visitar al cos de tan santa relligiosa, com à paisana nostra.

Demà farán s'acostumat carro triunfal qu'es una de ses fèstes més populàs de Ciutat.

\*\*\*

Aquests atlòtots fan de ses séues amoçllant *Lobos* al ayre amb un padàs encès dedins, que sòl peganlos fòch. Diumenge passat en verem no sé quants. Sa diversió no pòt esser més recreativa ni instructiva, però ara en s'estiu, si cau encès un globo demunt una garbera..... Què pòt resultar més qu'un incendi i sa desgracia d'aquella família?

Trobam que pòdan amollà tants de globos com vulgan ets atlots, però sense flamada d'aygo ràs ó petróleo ó esperit de vi axí com heu feya es Capità Mayet que malediment hagués caygut demunt pòlvora no hauria pegat foch à rès.

\*\*\*

A Mallorca hey ha gent de tota casta. Deym axò perqu'à n'es Bañs de sa Portella, encara qu'estigan de manifest dins un quadro ses condicions y prèus des bañs, hey ha joves tan desenfreixits que acompanyantse d'un abonat s'en entran amb ell y nédan y disfrutan de sa comoditat d'aquell establiment sense afluixà cap piñonet.

¡Y qu'ha de fé l'amo des Bañs?

¡Tréurerlos per un bras defòra?

¡Esbroncarlos devant tothom, y son personnes visibles y de qui fa fé?

Ja veys que s'es mesté tení un pam de cara per fé axò.

¡Coses de poca criansa, qu'amb aquest punt vivim encara atrassats es mallorquins!

## PIGRAMES.

Un beneyt y un poeta  
Se posaren à xarrá  
Y es beneyt li va mostrá  
Una glòria molt ben feta.  
—Es téua? (digué es poeta.)  
Ja's segú, (li contestá.)  
—Y axò tròbes d'admirá?  
Jò no ley trop cap miqueta.  
—Y jò molt, (digué es poeta.)  
—Y jò no; (li contestá.)  
Perqu'he posat una mà  
Dins un cataix y l'he treta.

—

El Sen Tomeu cap-pelat  
Un dia ben dematí  
Volgué emprendre llarch camí  
Per anarsen à Ciutat.  
Un jove ben estufat  
De nòvies li demaná:  
—Uey, Sen Tomeu! jòdm vos vā?  
Qu'anau de cap à Ciutat?  
—Miquèl, jò may he provat  
Amb so cap de caminà.

—Tú que vòls sèbre més ja  
Que qualsevol cap-pelat?  
Si jò t'ho feya prová  
No seria mal pensat.

UN AMICH MEU.

En Pèp montant à cavall  
Deu m'ajud! content digué;  
Y saltant un pòch depressa  
A s'altre costat caygué.  
Quant s'axecá tot furiós  
Y vé de sanch una bassa  
Digué:—Avuy que m'ha ajudat  
Es estat un poquet massa.

UNA SEUVATGINA.

## COVERBOS.

Un escolanet d'una parròquia, que per cert era demés espavilat, tenia s'espacial encarrech de fé es captiri de les ànimes es temps de ses mises. Per lo que s'acostumava fé cada setmana y per lo amb rauja qu'enava s'atlòt sospitaven qu'en faria una de ses séues.

Una vegada qu'es Rectò el va atrapà amb sa fusta en ses mans, l'agafà per una oreya.

—¿Qu'has robat molt? (li digué.)  
—Vaja, (respongué,) tot lo necessari perque no me fés falta rès.  
—¡Ay! ¡y com axí?  
—Vaja, ¡que no tench ànima com ets altres! Ydò, ànima per ànima, ànima méua.

\*\*\*

Prenguent es sòl anava passant per demunt sa murada un pagès ja d'edat, encantat amb sa vista deleytosa que presentava la mar en calma.

Passavan per allà un estòl d'estudiants que veientlo tan embabayat, un d'ells li va preguntá:

—¿Qu'hey ha cap bassiòt tan gròs à sa vòstra vila, germà?  
—No, (va respondre ell.) Tampoch hey ha tants d'ases qu'abeurá.

\*\*\*

Anavan passant per la Rambla uns quants ervissençhs, y els eridà s'atenció una multitud d'homos y atlòts qu'anavan cridant: «L'IGNORANCIA d'avuy!!!» y sa gent que passava en comprava que s'en xupavan es dits.

Un d'ells va dí tot admirat:

—¡Amb tanta d'ignorancia com hey ha encara en compran!

\*\*\*

Estava una vegada un tòrt mirant jugà a la pilota; quant de pronta li etzibaren pilotada à s'uy bò y l'hey trequeren.

Es pobre homo, sense enfadarsé, se llevá es capell y digué:

—Bòna nit tengan, senyores.

## PORROS-PUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.**—*Moltes gotes fan un ciri.*  
**SEMLANSES.**—1. *En que tenen manetes.*

2. *En que put.*

3. *En que tenen vidres.*

4. *En que jauen.*

**QUADRAT.**—*Ròsa-Olor-Sòla-Aram.*

**ANAGRAMA.**—*Canaries.*

**CÀVILACIÓ.**—*Crespi.*

**FUGA.**—*No hey ha milló testimoni qu'es papé escrit.*

**ENDEVINAYA.**—*Ses ninetes d'ets uys.*

### GEROGLIFICH.


qan T Jané Mars  
Febré B Ch Abril Son gafa  
UN RONDAYÉ.

### SEMLANSES.

1. *En que s'assembla un hèmo vey y pòbre de solemnidat à un Ministre de Hacienda?*
2. *Y una sòbre pòbre à una busca dins un uy?*
3. *Y un colom blanch à un capell negre?*
4. *Y sa fònt de Felanitx à una tavèrnia de dins Palma?*

UN RONDAYÉ.

### TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichis amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1., retxa, lo qu'hey ha p'és pòbles; sa 2., lo que jò som; sa 3., un objècte de bugaderia; sa 4., lo que jò tench; sa 5., lo que te sa meua dònà, y sa 6., una lletra.

UN POLIT.

### ANAGRAMA.

A s'òpera aficionat  
va A FRANCIA dón Toribí.  
Dien s'hi ha estrenat  
s'òbra de son deliri  
per ses lletres combinat.

ECSEMÉ.

### FUGA DE CONSONANTS.

E. A. U. .O. .E.EU.UE.O...E..E.A.,  
UN ATREVIT.

### ENDEVINAYA.

Si pretens tení bòn cap  
Diguesmè bòn camarada:  
¡Quina cosa hey ha creada  
Qu'en el mon dos pichis ha nat?

RAMIONS.

(Ses solucions dissigüen qui vè si som cius.)

### CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

A un metge. Fassa favò de donà més originalitat à n'es seu trabay y se podrà publicar.

29 JURIOL DE 1882

Estampa d'En Pere J. Gelabert.